

Vukahle u khoma khamba!

Xitsonga

Ntlawa wa

3B



Cleopatra Mhlanga



Mimpfumawulo mpfuxeto

mb, ng, pf, sw, hl, ny, rh, ndz, kh, nk, ns, ph, ts, ndl, nkwl, tsh

Mpfuxeto wa rito ro titoloveta

ehenhla

Rito ro titoloveta rintshwa

tintiho

Vukahle u khoma khamba!

Xitsonga

Ntlawa wa: 3B

ISBN: 978-1-77981-282-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Cleopatra Mhlanga

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Jesse Breytenbach

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Vukahle u khoma khamba!



Cleopatra Mhlanga

*Swinyenyana 'Indian
mynah' swi kokiwa rinoko
hi swilo swo vangama.*


“Xana i mani a nga teka xikhahisani xa mina?” ku vutisa manana. “Ndzi xi sigile lani, naswona se a xa ha ri kona.”

Vukahle u pfunile manana ku lava xikhahisani xa yena kamara hinkwayo. Kambe a va xi kumanga ka helo.



“Xana i mani a nga teka mali ya mina?”
ku vutisa tatana. “Ndzi siyili tikhoyini lani,
naswona sweswi a ta ha ri kona.”

Vukahle u pfunile tatana ku lava tikhoyini
ta yena kamara hinkwayo. Kambe a va ti
kumanga ka helo.



“Xana i mani a nga teka medali ya mina?”
ku vutisa boti. “A yi hayekiwile lani, naswona
sweswi a ya ha ri kona.”

Vukahle u pfunile boti wa yena ku lava medali
ya yena kamara hinkwayo. Kambe a va yi
kumangi ka helo.



“Xana i mani a nga teka nopisi ya mina?”
ku vutisa sesi lonkulu. “Ndzi yi siye lani,
naswona sweswi a ya ha ri kona.”

Vukahle u pfunile sesi wa yena ku lava nopisi
ya yena kamara hinkwayo. Kambe a va yi
kumangi ka helo.





Tatana u vitanile maphorisa.

Maphorisa ya tile. Va languta ehenhla na le hansi. Va languta eximatsini na le xineneni.



“A hi swi kumi swilo leswi swi kayivelaka. Naswona na khamba a hi ri kumi. A ku na migandlo ya tintiho kumbe migandlo ya minkondzo,” va vula.

“Ndzi ta swi kuma swilo leswi swi kayivelaka.
Na khamba ndzi ta ri kuma,” ku vula Vukahle.

U langutile ehenhla na le hansi. U langutile
eximatsini na le xineneni.


Kutani a langutisa ehandle, ivi a vona
khamba!




“Hi leriya khamba,” ku vula Vukahle, a ri karhi a kombetela ehandle ka fasitere.

Ensinyeni wa le kusuhi a ku tshamile xinyenyana. Xisaka xa xona a xi tele hi swilo swo vangama.

“A ku ri xinyenyana! Hi xona xivangelo xa ku va ku nga ri na migandlo ya tintiho kumbe minkondzo!” ku vula maphorisa.



“U tirhe kahle, Vukahle!” va vula hinkwavo.
“U ri khomile khamba!”





Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiole wa Nhlangano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo thariha
- Swi kulu eka mind!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo thariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

